ISSUE SLIP STAPLE AREA (for additional cross references)

POSITION	INITIAL'S	ID NO.	DATE
w			<u> </u>
FEE DETERMINATION	•		
O.I.P.E. CLASSIFIER			
FORMALITY REVIEW			
RESPONSE FORMALITY REVIEW			

INDEX OF CLAIMS

,	•	٠	J	Rejected	N	Non-elected
		Ø	=	Allowed	ı	Interference
~	Ž.	Q.		(Through numeral) Canceled	Α	Appeal
,ŏ	ð. '	Ŏ.	-		0	Objected
. 4	v .	N	•	,		

CI	lak		1	3	7		Dat	te			•		ſ	Cla	im				Dat	8				-	lo	aim					Dat	Θ.				
۲	7	-	ধা	(b)	4		Ť	Ť		Γ	Т	П		_		T	Τ						T	7		7									П	ſ
E S	1	Orginal	2	24	11						1			Final	Original							}		1	Figal	Original										
1	Ŧ	1	$\overrightarrow{\cdot}$	j	7	-	-	-	├	146	╁	Н	l	-	51	┿	+-	+	Н	-	-1	-	+	7	٦	10		÷	_			\neg		\neg		-
1	4	2		•	ř	-	-	-	 -	1	+-	Н	1	-	52	+	+-	1	Н	-	-1	-	+	-	-	10		-				\neg				۲
+	+		Ĭ	+	╫	\vdash	-	\vdash	1	╁	+-	Н	1	-	53	+-	+-	┼-	Н	-	-1	-	-	-	-	10			-						\vdash	r
-	Į.		ř	+	1	_	_	1	F -	ļ-	╂-	Н		-	54	+	╁╌	-	Н	Н	-		+	-	-	10	1	-	-		-	\vdash	-			H
-		5	4	+	H	-	-	┝	┝	┝	╁	Н	1	-	55	╁	╁╌	+-	H	-1		-	十	7	-	100			-					-		r
-		8	-	¥		-	-	├-	├-	╌	╁	Н	1		56	+	+	1-	Н		-1	-1	-+	7	1	100			-				_		$\overline{}$	r
-		7		Y.			-	-	├-	╂-	+-	\vdash			57	+	+-	+-	Н	Н		-	-	7	-	10									М	r
r		8	-	-	ب	-		١.	-	╁	+	Н			58	+-	+-	+-		Н			+	Η.	-	100	1		,	-						7
	¥		_	-	بننا	-	-	-	-	-	╀╌	Н	1		59	+-	+-	+-	-		_		+	٦.	-	109	1	7.1					÷		М	r
F	4	4	4		-	Н	-	 	١	╌	+-	\vdash	 		60	+-	+	+-	Н	\vdash	-		+	٦٠	-	110		-	-	, -			,			Ż
K		19	4		-	H	-	╀	├-	┝	┿	┢┥	. }		61	┿	+	+	Н	Н	-	-	-+	٦:	. -	11		-					÷	-		-
-	Į.	2	-	***	×.	-	-	-	├-	╀	+-	Н	1	-	62	+	+-	1	-	H		-	+	\dashv	-	112					-			7.	_	۲
1		13	. 14.		-	-	-	-	-	╀╌	+-	Н	1		63	+	+	╁┈	H	Н	-	-	+	-	-	111			-	-	$\overline{}$			$\overline{\cdot}$	Н	H
-		14	-		-	-	-	-	-	╀	╀	Н			64	╁	+	┼	-	Н	-	-1	+	-	-	111		-	Н		7	М	-		H	:
-			-	_	├-	_	-	├	├-	╀	┿	Н			65	+	┿	┼-	-	Н		\dashv	+	\dashv	\vdash	111		-			-		-	Н		t
-		15	-		-	-	-	├-	├	╀╌	╁	\vdash	1 1		66	╁	┿	╁	-	Н	-	ᅱ	+	-	-	111		-	-	1	\vdash	\neg		-	-	t
1		16	_	-	ļ	-	-	├-	├	╀	┼-	\vdash	1 }		67	+-	+-	╁	-			-1	+	\dashv	-	11			-	-	Н	-	-	-	-	H
1		17	-	-	-	-	-	┼	┝	+-	+-	\vdash			68	+	+-	+-	-	Н		1	-	-1	\vdash	111		-	-	-	-	Н	-	\vdash	-	t
E		18	-	<u> </u>	 - -	ļ	├-	-	├-	-	+-	-				+-	+-	╁	-				-+	\dashv	-	111	_	├-	┝	├	-	\vdash	-	-	-	t
1	-	19	_	_	L	L-	├	├	├-	╁	+	}			69	+	+-	╁	-			-	-	-{	-	120			├-	├-	-	\vdash		Н	-	ł
L		20	_	L	L	L	L	L	L	1_	1_	\sqcup	1		70	4	4_	4		Ш	_	_	-4		-				<u> </u>	┞	Щ	Ш		Ш	-	f
L		21			L	<u>L</u>	_	L	L	L	1		1		71	4-	4	1		_	-		4	4	-	12		<u> </u>	Ļ	┞_	Щ	لسا	-	Ш	-	Ļ
L		22		_	L	L	L	L	L	L	L		1		72	4	4	4-	L	_	_	_		4	-	122		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_	⊢⊢	-		<u> </u>	ł
L		23			L	L	_	1_	L	┺	┺				73	4	1	 	_	_	_	_	1	4	-	12		<u> </u>	<u> </u>	 			<u> </u>		-	ļ
L	-	24		L	L	L	L	L	1	1	1	1		_	74	4	1	1_	_		_	_	1	4	-	12		<u> </u>	<u> </u>	├-					-	Ł
L		25		L	L		L	_	L	L	1				75	4	1	<u> </u>	L		1	_	4	4		12		_	_	_			<u> </u>		<u> </u>	Ļ
L		26			1_	L	L	1_	1_	L	_		1 1		76	\perp	L	<u>_</u>			_	_		_	<u> </u>	120		<u> </u>	Ļ	<u> </u>		W		لبا	<u> </u>	Ļ
		27			L				L	L	L		[[77	1	1	ـــــ	L			_		_	L	12		 	<u> </u>	 	L	لـــا	<u> </u>	ш	┞_	ļ
		28							L	L	L	L		_	78	1	1	1	<u>_</u>					_	L	12		L	L.	L		L	L_		 _	1
Г	1	29				Ι				L	Ι	L	} {		79		\perp	L	L_						L	12		L		L_	_		_		L	L
		30				\Box	Γ	L	Γ	Ι	L	L	} }	_	80		L	L	L						L	130	_	_	_			Ш	_		L	ļ
Г	1	31			Γ	Γ	Γ	Π	Π	Ι	I	\mathbb{L}] [81	L	L	L	L					_	L	13		<u>_</u>	L	L		ш			<u> </u>	1
		32			L			L	Г	I	\mathbf{I}	L			82	L	L	1	L						L	13			L	L_		Ш	L_		<u> </u>	ļ
		33					Γ			L	Ι.				83	1	L	L	L					1	. L	13		<u> </u>	_	L			L_		L	1
	٦	34			L	L	П		L	L	L		}		84	L	L		L					_	L	13		_	_	L_			L_		L	1
		35			Ĺ	Γ	Γ		Γ	I	I	Γ			85	I	L	L						_	L	13		_	_	L_	L		L	\sqcup	L	1
	7	36			Ι	Ι	Γ	Γ	Γ	Γ	I	Γ]		86	I	Γ									13		L	L	L			L		L	1
Γ		37		Γ	Γ	Γ	Γ	Γ	Γ	Γ		Γ]		87	\perp	Γ		Ĺ						L	13		L	L	L	L		L		L	1
Γ	7	38		Γ	Г	Γ	Τ	T	Ţ	T	T	Γ]		88	I	Γ	Γ								13			L						L	1
Γ	7	39			Γ	Π		I	Γ	Ι	I				89	\perp	I	Γ								13	9	_	L	L	L		L		L	1
Γ	7	40	_	Γ	Г	T	T	7	T	T	T	T	}		90	T	T							7		14	0		L	L	L		L	L	L	1
٢	7	41	Г	1	T	1	T	1	†	1	+	T	1		91	7	T	T	Γ	_				\neg		14	1	Γ	Γ	Г			<u> </u>		Γ	ſ
\vdash	_ (42	-	1	t	1	1	+	+	†	+	+-	1		92	1	+	+	1	Г	Н		\vdash	7		14	2			Г	Г		Г	_	Γ	T
+		43	\vdash	+-	t	+	+-	+	+	+	+	+	1	_	93	+	+	†	1				\sqcap	\neg		14	3	Γ	Г	Г	Г	Γ			Γ	Ţ
+	+	44	-	+	\vdash	+	+	†~	+	+	+-	+-	1	-	94	+	+	+	 			_	\sqcap	7	_	14	4	1	Г	T-	_				Г	T
+	+	45	-	-	+	+	+	╁	+	+	+-	+	1	-	95	+	+	+	+	-			Н	\dashv	1	14		1	<u> </u>	Τ	Г			_	Γ	t
+	_ (46	-	+-	+	+-	+-	+-	+	+	+	+-	1	-	96	+	+-	+-	+	-	-	-	\vdash	7	1	14		\vdash	1	1	-		\vdash		\vdash	t
-		47	-	-	+-	+-	+	+-	+-	+	十	+-	1	-	97	+	+	+-	-	-	-	-	\vdash	\dashv	+	14		1	1	 	-	<u> </u>	-	<u> </u>	\vdash	t
-		48	-	-	├-	+-	+-	+-	╁	+	+-	+	1	-	98	+	+	+	+-	├	-	-	\vdash	\dashv	-	14		+-	-	1-	-	-	-	-	1	t
	- }	+0	L.	L	١.	+-	4	4	4-	4	4	╀	4 1	<u> </u>		-	-	╅	+-	├	├		 	\dashv	-	-	-	+	 	┼-	├	-		├-	┰	+
-	-	49	ł	ł	1	1	4	1		4	- 6	1	1	ì	99	ł	- (-	ł			ì		- 1	ł	14		1	ł	ì	ł		ł			ł

If more than 150 claims or 10 actions staple additional sheet here

(LEFT INSIDE)